



Teko ya go tsamaisa terena e e sa tsamaeng

Ka Katlego Tjeane

Kgwedi e e tlang e tshwaya teko ya ngwaga le ngwaga ya bo64 ya go palama Terena-e e Emeng - terena e e tsamayang ka fa tlase ga metsi mo tseleng e e sa tsamayeng, e e dirang gore e nne e e babalesegileng go di gaisa tsotlhe e bile e le yone fela e e yang kwa Yusebalitee. Toro ya mongwe le mongwe ke go tswa mo matikiring a kwa Rhodaytawn, go batla katlego le go tlotlomatsa lelapa la gagwe. Dimilione tsa dithulaganyo di direlwa go neelana ka tšhono ya go nna Yusebal. Baagi ba teng ba rata dijo tse di monate tsa lefelo leo tse di jaaka inférenz le concluxin. Go bolelwa gore Yusebalitee o godisa dithulaganyo go di dira dilo tsa maemo a a kwa godimo, o di fetisetsa mo tshedimosetsong.

Go tlhatlhoba ke thulaganyo e e tseneletseng thata, go sa kgathalesege gore tonakgolo A. Smits o dumela gore ga se ka metlha e leng boammaaruri ka botlalo. Go sa kgathalesege gore o na le dingwaga di le kae, thulaganyo nngwe le nngwe e ka leka go dira teko eno gangwe fela. Tonakgolo A.D. Fuller o ile a dira kgateloapele e kgolo mo thulaganyong ya go tsena sekolo. A letla dithulaganyo tse di nang le dikgoreletsi tse di farologaneng gore di tlhatlhabiwe.

Al-Rasheeda wa dingwaga di le masomepedi o ikutlwa a tshogile ka ntlha ya tlhatlhobo e, a ntse a tšhotlha pensele ya gagwe mo phaposing ya ipaakanyetso. O leba mo phaposing e nngwe ya go ithuta, mme a bona baithuti ba MA ba ikutlwa ba ritibetse ka tsela e e sa tlwaelegang.

Ba siametse go palama Terena-e e Emeng, ba leba teko e le selo se se tlwaelegileng go latela kitso ya bone ya go nna leloko la Yusebalitee.

“Ke rata go bona gore ba ka dira jang ka phimosome kgotsa tse pedi,” ga rialo Tona A.D. Fuller.

Al-Rasheeda o ne a tshega ka tsela e e tshosang ka ntlha ya go tlhoka kitso ga ga Ra yo monnye. Ka tlwaelo losika lwa gagwe lo ne lo kgona go falola tlhatlhobo ba sa ntse ba le bannye. Ra ga a na keletso e e tshwanang le ya gagwe, e bile ga a na tsholofelo ya go kopana le ba lelapa la gaabo kwa Yusebalitee.

“Sekolo sa poraemari se ne se sa itumedise, a ga go jalo?” O ne a bua ka lentswe le le kwa tlase.

Ra o ne a bua jaana a galefile, “A! Ke tlhoile tsela e re neng ra tshwanelwa ke go dira tlhatlhobo ya PACF ka yone”, a sa lemoge gore modumo wa gagwe o kwa godimo mo holong.

Ba bona ka fa morutabana a ba lebileng ka teng a galefile. Bobedi jo, ba boela ba tlhoma mogopolo mo go se se buiwang. Mme ba kgona go utlwelela bokhutlo: “... mme gakologelwa, ga go na sepe se se phoso ka dithuto tsa ARIMA, IMA, le ARI. Go botoka go na le go tsamaya fela o sa akanya.”

Mo gare ga tlhakatlhakano eno yotlhe e e bakiwang ke go nyenya le go tshegatshega, Al-Rasheeda a utlwa botlhoko thata. A swetsa ka gore a tseye tsela e telele go ya gae, a dikologe mogala o o tshelang wa motlakase, a tsene mo gare ga matlakala a a tletseng mouta le tulo e e neng e tletse magotlo. A lemoga ka fa a jewang ke bodutu ka teng, le ka fa a neng a ikemetse ka teng fa a ne a na le dingwaga di le 12. O akanya ka

teropong eno. Bohibidu. Botala jwa loapi. Botala. Bohibidu. Bohibidu. Namune. Moletlo wa simolola fa a utlwa modumo wa go thunya ga ditshipi le go bona mebala ya ditshenekegi tsa molelo. Ke 4:20 fela mo mosong, mme mowa o tletse ka boitumelo. Ditlhako tsa basadi ba mo lefelong leo di dira modumo jaaka ba ntse ba gata ka tsone fa fatshe, ba opela ka mantswe a a kwa godimo mme ba letlelela diaparo tsa bone tse dikhibidu tse di nang le mebala e e farologaneng gore di bonale sentle fa ba tsamaya. Banna ba ne ba itaya meropa ya bone, ba gata konkereite e e phatlogileng ka ditlhako tsa bone tse dintsho, mme ba boeletsa mafoko a basadi. Bana ba dira metantsho, ba rotloetsa batsayakarolo ba ngwaga. Go ise go ye kae, Al a kopana le batho ba lefelo leo mme a ya kwa dikgorong tsa SAS.

O ne a utlwa monko wa phefo e e tsiditsana e e tswang kwa Lewatleng la Annalia. Tsamaya, tsamaya, leta. Dithuto tsa ARIMA, IMA, le ARI di tla pele gonne teko ya tsone ya bofelo e farologane. Dithulaganyo di se kae tse di romelwang go tswa kwa dikgorong di lebega di sa siama. Tsamaya, tsamaya, leta. Ba ba mo phaposing ya MA ba a nyenya fa ba bidiwa gore ba tle mo dithutong tse di latelang. Ba kgona go atlega ka diperesente di le lekolo mme ba palama polatefomo. O etelela pele setlhophapha sa ARMA. Tsamaya, tsamaya, leta. O kgona go bona boteng ba terena. O ntse a atamela nako ya gore a tswe mo gae. Kgato, kgato, kgato. Mogala o tsamaya ka bonako jo bo tshosang.

“Nnyaa, leka gape! Ke ne ke sa ipaakanyetsa! Ke ne ke sa thuthafala. Ke ne ke akanya gore go tla nna le nako ya go iketla!” ga goa Al-Roberto III.

A felegetswa, le fa go ntse jalo, a utlwa e kete ditoro tsa gagwe di a nyelela. A lemoga gore ga se kgang ya gore go ka direga eng, mme ke kgang ya gore mo motsotsong o, lefatshe la gagwe le ka fetoga; ke fela gore ke mokgwa wa dinako. Dipatlisiso tsa gagwe di gatisiwa ka bonako, mme a nna le bopelokgale jwa go leba se se diregang.

Tsela e motsamaisi a neng a lebega a tlhakane tlhogo ka